

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRIJSKE SVOJINE

KLASA 68 (2)

IZDAN 1 JANUARA 1939.

PATENTNI SPIS BR. 14595

Tompa Anka rod. Garić, Zagreb, Jugoslavija.

Uredaj protiv izbacivanja sa vanjske strane vratiju ključa iz ključaonice na unutrašnjoj strani ili obrnuto.

Prijava od 18 decembra 1937.

Važi od 1 septembra 1938.

Pronalaz tiče se uredaja, koji onemogućuje izbacivanje ključa iz ključaonice sa vanjske strane vratiju ili obrnuto.

Dosada za tu svrhu poznata sredstva nisu potpuno izpunjavala svoju zadaću, pak su stoga i napuštena.

Ovaj nedostatak ima se ovim nalazom odstraniti.

Pronalaz, koji je predmet ovog opisa, sastoji iz tvrde žice, bilo iz metala, bilo iz drugog prikladnog materijala, zavinute u obliku ukosnice, na koji se obim kracima nalazi po jedan ili više, međusobno korespondirajućih zavoja, dočim su kod vrška uredaja oba kraka prema vani izvinuta, kako sve to slika primjera radi prikazuje i to:

A i b su oba kraka, C je gornji, zaokruženi kraj uredaja, d i e su pregibi obaju krakova prema vani, f, g, h i i, j, k, su zavoji na obim kracima, koji međusobno korespondiraju, l je glava ključa u vodoravnom položaju, m je koljenca kvake.

Način uporabe ovog uredaja biva na slijedeći način:

Najprije zatvori se brava potpuno ključem i glava ključa stavi u vodoravni položaj, kako se to na slici kod l vidi; po tom se zaokruženi kraj uredaja C položi oko koljenca kvake m i oba kraka stisnu i provedu kroz glavu ključa tako, da — čim se kraci izpuste — na svakom kraku po jedan odgovarajući zavoj zahvati unutarnji obod glave ključa l, na slici primjera radi g i j, došao u položaj g, i j', kako se to na slici u šrafiranim crtama vidi.

Čim su odgovarajući zavoji obaju krakova a i b zahvatili iz unutarnje strane

glavu ključa, došao je cijeli uredaj iz svog mirnog položaja a, b, c, gdje su oba kraka razširena bila, u radni položaj, dakle u uzki i zatvoreni prostor glave ključa l te su kraci a i b radi svoje raztežljivosti i pruživosti — nastale uslijed pregiba u d i e prema vani — došli sada u napeto stanje te sile na svoje razširenje, čime drže glavu ključa a po tom i cijeli ključ u nepomičnom položaju. Istovremeno se je vršak, t. j. zaokruženi dio uredaja c, — došao u položaj c' — suzio tako, da je skoro potpuno obuhvatio koljenca kvake m te ne može više iz tog položaja pasti, dok se kraci ne izvade i stave u prvotni položaj a i b, tj. razširenih krila te tako cijeli uredaj van funkcije stavi, što je dakako samo s unutarnje strane vratiju moguće. Dok je uredaj u funkciji ne može ključ dapače ni sam vlasnik, ni s unutarnje strane vratiju iz ključaonice izvaditi, dok se zavoji obaju krakova ne stave izvan zahvata glave ključa.

Zavoji na kracima u radnom položaju f', g', h' i i', j', k' zajedno sa pregibom d' i e', daju cijelom uredaju stabilnost i nepomičnost ključu, jer ga drže spomenuti zavoji, koji su zahvatili ključ kao i suženi položaj pregiba u d' i l' oko koljena kvake, koji potonji uz to onemogućuju pomicanje uredaja iz kvake.

Kraci uredaja provideni su sa više jednakih zavoja s razloga, da uredaj na svaku udaljenost kvake od ključa pristaje.

U mirnom položaju visi uredaj na koljencu kvake ili na vratima te je uvijek pri ruci.

Uredaj daje se bez ikakove promjene

na vratima ili ključanici odma postaviti i upotrebiti a doći će dobro i putujućima kod prenoćenja u tuđim kućama i hotelima, jer ga je lasno sobom ponijeti, pošto je priručan.

Radi gornjeg je uređaj i industrijski za izrabiti.

Patentni zahtjev:

Uredaj protiv izbacivanja sa vanjske strane vratiju ključa iz ključaonice na unutrašnjoj strani ili obrnuto, sastojeći iz

tvrdе žice, bilo iz metala, bilo drugog prikladnog materijala, zavinute u obliku ukosnice, naznačen time, da je taj uređaj a, b, c, providen na obim krakovima a i b sa pojedinim ili više međusobno korespondirajućih zavoja f, g, h, i, j, k, koji služe za zahvat glave ključa, dočim su na gornjem, zaokruženom dijelu C uređaja, oba kraka a i b udijelu d i e prema vani izvinuta.

PATENTNI SPIS BR. 14395

Tomaz Anka iob. Čak. Zapr. Karolavija.

Uredaj protiv izbacivanja sa vanjske strane vratiju ključa iz ključaonice na unutrašnjoj strani ili obrnuto.

Uredaj protiv izbacivanja ključa iz ključaonice na unutrašnjoj strani ili obrnuto.

Uredaj protiv izbacivanja ključa iz ključaonice na unutrašnjoj strani ili obrnuto.

Uredaj protiv izbacivanja ključa iz ključaonice na unutrašnjoj strani ili obrnuto, sastojeći iz tvrdе žice, bilo iz metala, bilo drugog prikladnog materijala, zavinute u obliku ukosnice, naznačen time, da je taj uređaj a, b, c, providen na obim krakovima a i b sa pojedinim ili više međusobno korespondirajućih zavoja f, g, h, i, j, k, koji služe za zahvat glave ključa, dočim su na gornjem, zaokruženom dijelu C uređaja, oba kraka a i b udijelu d i e prema vani izvinuta.

Uredaj protiv izbacivanja ključa iz ključaonice na unutrašnjoj strani ili obrnuto, sastojeći iz tvrdе žice, bilo iz metala, bilo drugog prikladnog materijala, zavinute u obliku ukosnice, naznačen time, da je taj uređaj a, b, c, providen na obim krakovima a i b sa pojedinim ili više međusobno korespondirajućih zavoja f, g, h, i, j, k, koji služe za zahvat glave ključa, dočim su na gornjem, zaokruženom dijelu C uređaja, oba kraka a i b udijelu d i e prema vani izvinuta.

Uredaj protiv izbacivanja ključa iz ključaonice na unutrašnjoj strani ili obrnuto, sastojeći iz tvrdе žice, bilo iz metala, bilo drugog prikladnog materijala, zavinute u obliku ukosnice, naznačen time, da je taj uređaj a, b, c, providen na obim krakovima a i b sa pojedinim ili više međusobno korespondirajućih zavoja f, g, h, i, j, k, koji služe za zahvat glave ključa, dočim su na gornjem, zaokruženom dijelu C uređaja, oba kraka a i b udijelu d i e prema vani izvinuta.

Uredaj protiv izbacivanja ključa iz ključaonice na unutrašnjoj strani ili obrnuto, sastojeći iz tvrdе žice, bilo iz metala, bilo drugog prikladnog materijala, zavinute u obliku ukosnice, naznačen time, da je taj uređaj a, b, c, providen na obim krakovima a i b sa pojedinim ili više međusobno korespondirajućih zavoja f, g, h, i, j, k, koji služe za zahvat glave ključa, dočim su na gornjem, zaokruženom dijelu C uređaja, oba kraka a i b udijelu d i e prema vani izvinuta.



